



**CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

**INFORMACIJA
O ZAKLJUČIVANJU
ZAJEDNIČKE IZJAVE O NAMJERI O PROCEDURAMA ZA RAZMJENU VOZAČKIH DOZVOLA
IZMEĐU
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
CRNE GORE
I
SAVEZNOG MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA
SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE**

Podgorica, decembar 2025. godine

Crna Gora i Savezna Republika Njemačka imaju tradicionalne prijateljske odnose, a njihovom daljem unaprjeđenju doprinosi saradnja u okviru evropskih integracija kao i saradnja kroz NATO savez. Dvije države u kontinuitetu ostvaruju sadržajnu saradnju u brojnim oblastima, posebno imajući u vidu bezbjednosni sektor.

Intenzivna bilateralna saradnja između Crne Gore i Savezne Republike Njemačke se odvija od kada su uspostavljeni diplomatski odnosi između dvije države, priznanjem nezavisnost Crne Gore 12. juna 2006. godine od strane Savezne Republike Njemačke.

Imajući u vidu značaj koji međunarodni sporazumi u oblasti unutrašnjih poslova imaju u ukupnim bilateralnim odnosima, Crna Gora i Savezna Republika Njemačka su, u duhu tradicionalnih prijateljskih odnosa, u proteklom periodu intenzivno radile na jačanju ugovorno pravne osnove u ovoj oblasti.

U cilju unaprjeđenja bezbjednosti saobraćaja na putevima, i olakšavanju kretanja građana Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Savezno Ministarstvo saobraćaja Savezne Republike Njemačke su postigle saglasnost o potpisivanju Zajedničke izjave o namjeri o procedurama za razmjenu vozačkih dozvola.

Stvaranje uslova za razmjenu crnogorskih vozačkih dozvola za njemačke vozačke dozvole će biti od izuzetnog značaja za brojnu zajednicu crnogorskih građana koji žive i rade u SR Njemačkoj na način što će istoj biti omogućeno da koristi vozila bez potrebe polaganja ispita za njemačku vozačku dozvolu.

Imajući u vidu veliki broj crnogorskih državljana koji imaju boravište u Saveznoj Republici Njemačkoj (podaci Uprave za statistiku – MONSTAT sa Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2023. godine pokazuju da u SR Njemačkoj boravi 10 413 crnogorskih građana), jasno je da postoji ogromno interesovanje da se crnogorskim državljanima olakša rad i boravak u SR Njemačkoj čemu će doprinijeti i potpisivanje Zajedničke izjave o namjeri.

S obzirom da crnogorski državljani koji rade i borave u SR Njemačkoj duže od 6 mjeseci, a koji imaju potrebu da koriste motorna vozila, moraju polagati testove za vožnju SR Njemačke čime se stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na domaću populaciju i strane državljane koji imaju mogućnost razmjene vozačkih dozvola, Crna Gora je od 2015. godine u kontinuitetu angažovana u rješavanju ovog bilateralnog pitanja sa SR Njemačkom, te je u dugotrajnom procesu pregovaranja i usklađivanja propisa i podzakonskih akata, ovom Zajedničkom izjavom o namjeri o procedurama za razmjenu vozačkih dozvola potvrđena želja dvije strane da se riješi pitanje od izuzetnog značaja za crnogorske državljane u SR Njemačkoj.

Zajednička izjava o namjeri je prvi korak ka trajnom rješavanju ovog važnog pitanja za crnogorske državljane koji žive i rade u SR Njemačkoj i uspostavljanja uslova za razmjenu vozačkih dozvola po principu reciprociteta.

Prilog : Zajednička izjava o namjeri o procedurama za razmjenu vozačkih dozvola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Saveznog Ministarstva saobraća Savezne Republike Njemačke na crnogorskom i engleskom jeziku.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O NAMJERI

o

procedurama za razmjenu vozačkih dozvola

između

Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore

i

Saveznog Ministarstva saobraćaja Savezne Republike Njemačke

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Savezno Ministarstvo saobraćaja Savezne Republike Njemačke (u daljem tekstu „Strane“)

izjavljuju da su obje Strane posvećene olakšavanju razmjene vozačkih dozvola za lica

- koja posjeduju važeće vozačke dozvole izdate od strane nadležnih institucija Crne Gore ili Savezne Republike Njemačke, i
- koja imaju regulisan boravak u Crnoj Gori (najmanje 185 dana u toku kalendarske godine) ili u Saveznoj Republici Njemačkoj (najmanje 185 dana u toku kalendarske godine).

I. DEFINICIJE

U svrhu ove Zajedničke izjave o namjeri obje Strane su saglasne o razumijevanju sljedećih izraza:

1. **„Teritorija“** znači državna teritorija Crne Gore ili Savezne Republike Njemačke, a **„teritorije“** znači državne teritorije i Crne Gore i Savezne Republike Njemačke;
2. **„Institucija“** znači organizaciona jedinica javne uprave koja izdaje vozačke dozvole, t.j. u Crnoj Gori i u Njemačkoj relevantna institucija za izdavanje vozačkih dozvola; **„institucije“** znači obje crnogorske i njemačke nadležne institucije koje izdaju vozačke dozvole;
3. **„Vozačka dozvola“** znači vozačka dozvola izdata od strane institucije jedne ili druge države, koja daje pravo svom nosiocu da upravlja vozilom u skladu sa propisanim zahtjevima i uslovima za vozačku dozvolu te kategorije ili za vozačku dozvolu tog tipa ili podtipa, i svim ostalim zahtjevima koji to prate i u skladu sa primjenjivim zakonima i regulativama koje važe na određenoj teritoriji;
4. **„Validnost“** znači da originalna vozačka dozvola, izdata od strane nadležne institucije, nije niti istekla, niti suspendovana, niti bila oduzeta u vrijeme njenog priznavanja od strane druge nadležne institucije, i da nije predmet mjera predostrožnosti ili zaštitnih mjera ili

drugog ograničenja koje spriječavaju njenog nosioca da je koristi u namijenjene svrhe i za upravljanje vozilom.

II. VOZAČKE DOZVOLE

1. Ministarstvo unutrašnjih poslova ukazuje na sljedeća pravila i regulative koje se primijenjuju u Crnoj Gori:
 - a) Vozačke dozvole izdate na probni period od strane nadležne institucije u Saveznoj Republici Njemačkoj, priznaju se pod istim uslovima propisanim relevantnim zakonodavstvom Crne Gore, uz važenje svih ograničenja koja prate probni period.
 - b) Ova Zajednička izjava o namjeri se ne odnosi na probne vozačke dozvole.
 - c) Ako vlasnik za vrijeme davanja ili izdavanja inostrane vozačke dozvole Savezne Republike Njemačke ima njegovo ili njeno regulisano mjesto boravka u Crnoj Gori, ova vozačka dozvola im ne daje za pravo da upravljaju motornim vozilom u Crnoj Gori niti da bude zamijenjena za crnogorsku vozačku dozvolu i samim tim to nije obuhvaćeno u ovoj Zajedničkoj izjavi o namjeri.
2. Savezno Ministarstvo saobraćaja ukazuje na sljedeća pravila i regulative koje se primijenjuju u Saveznoj Republici Njemačkoj:
 - a) Vozačke dozvole koje su izdate po prvi put su probne vozačke dozvole; probni period traje dvije godine od datuma izdavanja dozvole. Ako je vozačka dozvola izdata u stranoj državi, vrijeme koje je prošlo od izdavanja inostrane vozačke dozvole mora biti uzeto u obzir za probni period.
 - b) Ova Zajednička izjava o namjeri se ne odnosi na probne vozačke dozvole.
 - c) Ako vlasnik za vrijeme davanja ili izdavanja inostrane vozačke dozvole ima njegovo ili njeno regulisano mjesto boravka u Njemačkoj, ova vozačka dozvola im ne daje za pravo da upravljaju motornim vozilom u Njemačkoj i samim tim to nije obuhvaćeno u ovoj Zajedničkoj izjavi o namjeri.

III. PRIZNAVANJE I RAZMJENA VOZAČKIH DOZVOLA

1. Njemačka strana namjerava da omogući sljedeću proceduru:

- a) Nosioци vaŹeće vozaćke dozvole za kategoriju, A1, A2, A, AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ili T (pod uslovom da se ovi traktori i samohodne mašine koriste za poljoprivredne ili šumarske svrhe) izdatu od strane nadležne institucije u Crnoj Gori, pod uslovom da imaju ili će imati regulisan boravak u Saveznoj Republici Njemačke u trajanju od najmanje 185 dana u toku kalendarske godine, biće u mogućnosti da zamijene njegovu ili njenu vozaćku dozvolu za vozaćku dozvolu za kategoriju A1, A2, A, AM, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ili T (pod uslovom da su ovi traktori i samohodni mašine se koriste u poljoprivredne ili šumarske svrhe), bez polaganja teorijskog ili praktičnog ispita.
- b) U tu svrhu, njemačka strana namjerava primijeniti sledeću proceduru: Ukoliko vlasnik preda svoju vozaćku dozvolu izdatu u Crnoj Gori i pokaŹe lićna dokumenta koje zahtijevaju njemaćke institucije, on ili ona će dobiti njemaćku vozaćku dozvolu nakon plaćanja zakonske takse i troškova.

Kandidati koji imaju vozaćku dozvolu manje od dvije godine dobiće probnu vozaćku dozvolu odgovarajuće kategorije.

2. Crnogorska strana namjerava da omogući sljedeću proceduru:

- a) Nosioци vaŹeće vozaćke dozvole za kategorije A1, A2, A, AM, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ili T, izdate od strane nadležnih institucija Savezne Republike Njemaćke, biće u mogućnosti da zamijene njegovu ili njenu vozaćku dozvolu za vozaćku dozvolu za navedene kategorije: A1, A2, A, AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ili T bez obaveze da ponovo polaŹe teorijski ili praktični test, pod uslovom da imaju ili će imati regulisan boravak u Crnoj Gori u trajanju od najmanje 185 dana u toku kalendarske godine.
- b) U tu svrhu, crnogorska strana namjerava da primijeni sledeću proceduru: Ukoliko vlasnik preda njegovu ili njenu vozaćku dozvolu izdatu u Saveznoj Republici Njemaćkoj i pokaŹe lićna dokumenta koje zahtijevaju crnogorske institucije, on ili ona će dobiti crnogorsku vozaćku dozvolu nakon plaćanja zakonskih taksi i troškova.

3. Obje Strane Źele da osiguraju

- a) da su vremenska i druga ogranićenja navedena na originalnoj vozaćkoj dozvoli takođe upisani i na novoj vozaćkoj dozvoli koristeći ekvivalentne kodove;
- b) da se vozaćke dozvole sa ili bez fotografije (vidjeti modele u Aneksu ove Zajednićke izjave o namjeri) razmjenjuju;

- c) da institucija koja vrši zamjenu vozačke dozvole verifikuje identitet podnosioca zahtjeva, kao i validnost predložene vozačke dozvole kontaktiranjem institucije koja ju je izdala;
- d) da je vozačko iskustvo koje je institucija koja izdaje vozačku dozvolu naznačila na originalnoj vozačkoj dozvoli ili u fajlu kandidata prepoznato od strane nadležne institucije druge Strane;
- e) da je institucija koja zadržava originalnu vozačku dozvolu za svrhe razmjene vraća predmetnu vozačku dozvolu sljedećoj instituciji :

U Crnoj Gori:

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za građanska stanja i lične isprave
Bulevar Svetog Petra Cetinskog 22
81000 Podgorica
Crna Gora
Email: upravno.mup@mup.gov.me
Fax: +382 20 203 275

U Saveznoj Republici Njemačkoj:

Kraftfahrt-Bundesamt (Savezna uprava za motorni saobraćaj)
24932 Flensburg
Njemačka

IV. ZAŠTITA PODATAKA

Lični podaci, koji su potrebni za implementaciju ove Zajedničke izjave o namjeri, koji se uzajamno razmjenjuju ili dostavljaju od strane nadležnih institucija Strana, biće zaštićeni u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom i regulativama.

V. ZAJEDNIČKI PROCEDURALNI PRINCIPI

Objekte Strane izjavljuju

1. da će svaka Strana bez odlaganja obavijestiti drugu Stranu o svim izvršenim izmjenama na relevantnom modelu vozačke dozvole;

2. da će se procedure navedene u ovoj Zajedničkoj izjavi o namjeri primjenjivati samo u okviru važećih zakona ili regulativa u Crnoj Gori ili Njemačkoj u vezi sa pravom korišćenja inostrane vozačke dozvole;
3. da procedure navedene u ovoj Zajedničkoj izjavi o namjeri mogu biti izmijenjene u bilo kom trenutku kako bi se uzele u obzir izmjene domaćeg zakonodavstva Crne Gore ili Njemačke;
4. da namjeravaju da preduzmu sve neophodne mjere za primjenu procedura sadržanih u ovoj Zajedničkoj izjavi o namjeri, uključujući i mjere koje dozvoljavaju razmjenu neophodnih informacija po osnovu ove Zajedničke izjave o namjeri i potvrde identifikacije vozačkih dozvola koje su dostavljene drugoj instituciji;
5. da će:
 - pomagati jedna drugoj u primjeni procedura;
 - u slučaju potrebe, razmjenjivati informacije o vozačkim dozvolama dostavljenim na priznavanje; i
 - svaka odrediti kontakt tačku kako bi se validnost vozačke dozvole mogla direktno provjeriti;
6. da će institucija koja vrši zamjenu vozačke dozvole imati mogućnost da provjeri validnost te vozačke dozvole koristeći informacione tehnologije institucije koja ju je izdala u skladu sa modalitetima koji će biti dogovorene između Strana;
7. da će sljedeće kontakt tačke biti dostupne u slučaju upita:

U Crnoj Gori:

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za građanska stanja i lične isprave
Bulevar Svetog Petra Cetinskog 22
81000 Podgorica
Crna Gora
Email: upravno.mup@mup.gov.me
Fax: +382 20 203 275

U Saveznoj Republici Njemačkoj:

Kraftfahrt-Bundesamt (Savezna uprava za motorni saobraćaj)
24932 Flensburg
Njemačka
Fax: + 49 (0) 461 / 316-2835

8. da namjeravaju da bez odlaganja obavijeste jedna drugu o bilo kojim izvršenim izmjenama vezanim za kontakt adresu kojoj se šalju upiti.

VI. RJEŠAVANJE RAZLIKA U TUMAČENJU

U slučaju da dođe do neslaganja u vezi sa bilo kojim pitanjem iz ove Zajedničke izjave o namjeri, ove razlike će biti riješene prijateljskim konsultacijama.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune ove Zajedničke izjave o namjeri mogu biti izvršene u pisanoj formi u bilo kom trenutku nakon međusobnog usklađivanja obje Strane.

Saradnja na osnovu ove Zajedničke izjave o namjeri počinje njenim potpisivanjem i nastavlja se sve dok jedna Strana ne obavijesti drugu Stranu da namjerava da prekine saradnju na osnovu ove Zajedničke izjave o namjeri. Trebalo bi nastojati da se takvo obavještenje dostavi najmanje tri mjeseca unaprijed.

Ova Zajednička izjava o namjeri nije namijenjena stvaranju i ne stvara nikakva pravno obavezujuća prava ili obaveze.

Ova Zajednička izjava o namjeri potpisana je u dva primjerka na crnogorskom, engleskom i njemačkom jeziku. Svi tekstovi su jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, engleska verzija je mjerodavna.

Berlin, 17. decembar 2025.

**Za Ministarstvo unutrašnjih poslova
Crne Gore**

NJ.E. Milojko Spajić
Predsjednik Vlade Crne Gore


Berlin, 17. decembar 2025.

**Za Savezno Ministarstvo saobraćaja
Savezne Republike Njemačke**

Patrick Schnieder
Savezni ministar saobraćaja

ANEKS

I OBRAZAC VOZAČKE DOZVOLA IZDATE U CRNOJ GORI



II OBRAZAC VOZAČKE DOZVOLA IZDATE U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ



JOINT DECLARATION OF INTENT
on
the Procedures for the EXCHANGE OF DRIVING LICENCES
between
the Federal Ministry for Transport
of the Federal Republic of Germany
and
the Ministry of the Interior of Montenegro

The Ministry of the Interior of Montenegro and the Federal Ministry for Transport of the Federal Republic of Germany (hereinafter referred to as “the Sides”)

declare that both Sides are dedicated to facilitating the exchange of driving licences for persons

- who are holders of a valid driving licence issued by the competent authorities of Montenegro or the Federal Republic of Germany, and
- who have their normal residence in Montenegro (at least 185 days in a calendar year) or in the Federal Republic of Germany (at least 185 days in a calendar year).

I. DEFINITIONS

For the purpose of this Joint Declaration of Intent both Sides share the following understanding of the following terms:

1. **“Territory”** means the state territory of either Montenegro or the Federal Republic of Germany and **“territories”** means the state territories of both Montenegro and the Federal Republic of Germany;
2. **“Authority”** means the organizational unit of public administration issuing the driving licences, i.e. in Montenegro and in Germany the relevant driver licensing authority;

“authorities” means both the competent Montenegrin and the German driver licensing authorities;

3. **“Driving licence”** means a driving licence issued by the authority of one of the two states which entitles its holder to operate a vehicle subject to the requirements and conditions laid down for this driving licence category or this driving licence type or subtype and all other requirements attached thereto and subject to the applicable laws and regulations in the territory concerned;
4. **“Valid”** means that the original driving licence issued by a competent authority has neither expired, nor been suspended or revoked at the time of its exchange and is not subject to any precautions or protective measures or other restrictions which prevent its holder from using it for the intended purposes and operating a vehicle.

II. DRIVING LICENCES

1. The Ministry of the Interior refers to the following rules and regulations applicable in Montenegro:
 - a) Driving licenses issued for the probationary period by the competent authority in the Federal Republic of Germany, are recognised under the same conditions as regulated by the relevant legislation of Montenegro with the validity of all restrictions accompanying the probationary period.
 - b) This Joint Declaration of Intent will not apply to provisional licences.
 - c) If the holder at the time of granting or issuance of the foreign driving licence of the Federal Republic of Germany had his or her normal place of residence in Montenegro, this driving licence does not entitle them to drive a motor vehicle in Montenegro and will thus not be covered by this Joint Declaration of Intent.
2. The Federal Ministry for Transport refers to the following rules and regulations applicable in the Federal Republic of Germany:
 - a) Driving licences issued for the first time are probationary driving licences; the probationary period is two years from the date the licence is issued. If a driving licence is issued to the holder of a driving licence issued in a foreign country, the time which has passed since the issue of the foreign driving licence must be taken into account for the probationary period.
 - b) This Joint Declaration of Intent will not apply to provisional licences.
 - c) If the holder at the time of granting or issuance of the foreign driving licence had his or her normal place of residence in Germany, this driving licence does not entitle them to drive a motor vehicle in Germany and will thus not be covered by this Joint Declaration of Intent.

III. RECOGNITION AND EXCHANGE OF THE DRIVING LICENCES

1. The German Side intends to facilitate the procedure as follows:

- a) The holder of a valid driving licence of category A1, A2, A, AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E or T (provided these tractors and self-propelled machines are used for agricultural or forestry purposes) issued by the competent authority in Montenegro who has had or will have his or her normal residence in the Federal Republic of Germany for at least 185 days in a calendar year may exchange his or her driving licence for a driving licence of category A1, A2, A, AM, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE or T (provided these tractors and self-propelled machines are used for agricultural or forestry purposes) without having to pass a theory or practical test.
- b) For this purpose, the German Side intends to apply the following procedure: If the holder hands in his or her driver licence issued in Montenegro and presents the identity documents required by the German authority, he or she will receive a German driver licence after having paid the statutory fees and costs.

Applicants who have been holding a driving licence for less than two years will receive a probationary driving licence of the corresponding category.

2. The Montenegrin Side intends to facilitate the procedure as follows:

- a) The holder of a valid driving licence of category A1, A2, A, AM, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE or T issued by the competent authority in Federal Republic of Germany who has had or will have his or her normal residence in Montenegro for at least 185 days in a calendar year may exchange his or her driving licence for a driving licence of category AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E or T without having to pass a theory or practical test.
- b) For this purpose, the Montenegrin Side intends to apply the following procedure: If the holder hands in his or her driver licence issued in Federal Republic of Germany and presents the identity documents required by the Montenegrin authority, he or she will receive a Montenegrin driver licence after having paid the statutory fees and costs.

3. Both Sides wish to ensure

- a) that the time limits and restrictions entered on the original driving licence are also entered on the new driving licence using equivalent codes;
- b) that driving licences with or without photograph (see models in the Annex to this Joint Declaration of Intent) are exchanged;
- c) that the authority exchanging a driving licence verifies the identity of the applicant as well as the validity of the driving licence presented by contacting the issuing authority;

- d) that the driving experience indicated by the issuing authority on the original driving licence or in the applicant's file is recognized by the other authority;
- e) that the authority withholding the original driving licence for the purpose of exchange sends this licence back to the following authority:

In Montenegro:

Ministry of Interior
Directorate for Civil Status and Personal Documents
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
81000 Podgorica
Montenegro
Email: upravno.mup@mup.gov.me
Fax: +382 20 203 275

In the Federal Republic of Germany:

Kraftfahrt-Bundesamt (Federal Motor Transport Authority)
24932 Flensburg
Germany

IV. DATA PROTECTION

Personal data with regard to the implementation of this Joint Declaration of Intent which is mutually exchanged or provided by the competent authorities of the Sides will be protected in accordance with their national laws and regulations.

V. JOINT PROCEDURAL PRINCIPLES

Both Sides declare

1. that each Side intends to inform the other Side without delay of any modifications made to the relevant driving licence model;
2. that the procedures set out in this Joint Declaration of Intent will only be applied in the framework of the laws or provisions valid in Montenegro or in Germany relating to the right to use a foreign driving licence;
3. that the procedures contained in this Joint Declaration of Intent may be modified at any time in order to take account of amendments to the domestic law of Montenegro or Germany;
4. that they intend to take all measures which are required for the application of the procedures contained in this Joint Declaration of Intent, including measures allowing the exchange of the required information on the basis of this Joint Declaration of Intent and the authentication of the driving licences submitted to the other authority;

5. that they
 - will assist each other in the application of the procedures;
 - will exchange information on the driving licences presented for exchange, if required; and
 - each intend to designate a contact point so that the validity of a driving licence can be directly verified;
6. that the authority exchanging a driving licence will be able to satisfy itself of the validity of this driving licence using the information technology of the issuing authority in accordance with the modalities to be arranged between both Sides;
7. that the following points of contact will be available in the case of inquiries:

In Montenegro:

Ministry of Interior
Directorate for Civil Status and Personal Documents
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
81000 Podgorica
Montenegro
Email: upravno.mup@mup.gov.me
Fax: +382 20 203 275

In the Federal Republic of Germany:

Kraftfahrt-Bundesamt (Federal Motor Transport Authority)
24932 Flensburg
Germany
Fax: + 49 (0) 461 / 316-2835

8. that they intend to inform each other without delay of any changes made to the address to which inquiries have to be sent.

VI. SETTLEMENT OF DIFFERENCES

In the event that differences occur concerning any matter connected with this Joint Declaration of Intent, these differences should be settled by amicable consultation.

VII. FINAL PROVISIONS

Amendments or supplements to this Joint Declaration of Intent may be made in writing at any time after mutual coordination between both Sides.

Cooperation on the basis of this Joint Declaration of Intent is to begin with its signature and to be continued until one Side gives notice to the other Side that it intends to terminate cooperation on the basis of this Joint Declaration of Intent. It should endeavour to give such notice at least three months in advance.

This Joint Declaration of Intent is not intended to and does not create any legally binding rights or obligations.

This Joint Declaration of Intent is signed in duplicate in Montenegrin, German and English languages. All texts are equivalent. In case of divergent interpretations, the English text should take precedence.

Berlin, 17 December 2025

**For the Ministry of the Interior
of Montenegro**

H.E. Miloško Spajić
Prime Minister of Montenegro


Berlin, 17 December 2025

**For the Federal Ministry for
Transport
of the Federal Republic of Germany**

Patrick Schnieder
Federal Minister of Transport

ANEX

I DRIVING LICENSE FORM ISSUED IN MONTENEGRO



II DRIVING LICENSE FORM ISSUED IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

